

FOR EUROPE AND AMERICA.
INDIA, AUSTRALIA, &c.
and for
PRIVATE RESIDENTS AT THE OUTPORTS,
A COMPREHENSIVE AND COMPLETE EDITION
OF THE FAR EAST
is given in the
HONGKONG WEEKLY PRESS,
with which is incorporated
THE CHINA OVERLAND TRADE REPORT.

Subscription, including Postage to any part of
the World, \$10 per annum.

No. 10,081

Hong Kong Daily Press.

ESTABLISHED 1857.

HONGKONG, TUESDAY, MARCH 7th, 1893.

三月七日

PRICE \$2 PER MONTH

SHIPPING.

No. 10,081

NEW ADVERTISEMENTS

FOR SHANGHAI.

THE Steamship

"ENERGIA,"
Captain Stokes, will be despatched as above on
SATURDAY, the 11th inst.

For Freight or Passage, apply to

DODWELL, CARLILL & CO.,
Agents.

Hongkong, 7th March, 1893.

[592]

Telegraphic Address Free.

P.O. Box 23 Telephone No. 12.

NOTICE.

THE INTEREST and RESPONSIBILITY
of the late Mr. THOMAS ED-
MUND DAYLES in our Firm ceased on the
31st December last.

DOUGLAS LAFFRAIK & CO.

Hongkong, 7th March, 1893.

[593]

NOTICE.

A LATE P. & O. CHIEF STEWARD
at SHORE EMPLOYMENT HIGH
est references and testimonials.
Apply

C. STONE,
/o Post Office, Hongkong.

Hongkong, 7th March, 1893.

[599]

TO LET, FURNISHED,
FROM MAY NEXT.

THE HERMITAGE, CAINE ROAD. Rent
moderate.
Apply to

R. C. WILCOX.

70, Queen's Road Central.

Hongkong, 7th March, 1893.

[594]

TO BE LET.

CHAMBERS at WILD DELI BUILDINGS
with every convenience.

GODOWN, WANCHAI. Cheap rental.

Apply to

HUMPHREYS ESTATE AND
FINANCE COMPANY, LIMITED.

Hongkong, 6th March, 1893.

[592]

PERSEVERANCE LODGE OF HONG-
KONG, No. 1,165.

IN accordance with the Resolution passed on
the 16th January, a Meeting of the Members
of the above Lodge will be held in the
FREEMASONS' HALL, on FRIDAY, the 10th
instant, at 5 for 5.30 p.m. precisely.

Hongkong, 7th March, 1893.

[597]

JUST OPENED,
GREAT ASSORTMENT OF CHOCO AND
BLACKWELL'S PRESERVES.

FROM MIDDLESEX, LONDON,
AND SINGAPORE.

THE Steamship

"GLENN" LINE OF STEAM PACKETS

FROM MIDDLESEX, LONDON,
AND SINGAPORE.

FRESH BUTTER in Bottles.

Specially prepared for E. RICCO & CO.

sole Agents for China and Japan.

Now Genuine without our label.

NEW FRENCH and AMERICAN PEE-
SERVES, CANNED FRUITS, BACON,
SMOKED TONGUE, &c. &c.

Inspection respectfully invited.

E. RICCO & CO.

Hongkong, 7th March, 1893.

[596]

PUBLIC AUCTION.

THE Undersigned has received instructions
to Sale by
PUBLIC AUCTION,

on
TUESDAY, the 14th MARCH, 1893,

at his SALE ROOMS, QUEEN'S ROAD,

THE STOCK-IN-TRADE

of the

WING TUNG CHIN-FAIR FURNITURE
DRAPER'S SHOP,

Comprising—

TAPESTRY and VELVET COVEDED
DRAWING-ROOM SUITES.

MARBLE-TOP CENTRE and SIDE TA-
BLES.

BEVELLED GLASS OVERMANTELS,
CHEEFONIERS, PICTURES, CARPETS,
and other articles.

CUBIDS and ORNAMENTS.

DINING TABLE, MARBLE-TOP SIDE-

BOARD with Bevelled Glass Back, DINNER
WAGGONS, VIENNA and other CHAIRS.

CROCKERY, GLASS and PLATED
WARE.

DESKS, WRITING TABLES, and GLASS
BOOK CASES.

TABLES and SINGLE IRON BED-
STEADS.

WARDROBES with Bevelled Glass Doors,

CHEST of DRAWERS, MARBLE-TOP
BUREAU with Bevelled Glass, DRESSING
TABLE, and MARBLE-TOP WASH-
STANDS.

COOKING STOVES,
&c. &c. &c.

TERMS of SALE—As customary.

J. M. ARMSTRONG,
Auditor.

Hongkong, 7th March, 1893.

[595]

DOUGLAS STEAMSHIP COMPANY,
LIMITED.

FOR SWATOW, AMoy, and FOOGHOU.

THE Company's Steamship

"HAILEONG."

Captain Roach, will be despatched for the above

Ports, TO-MORROW, the 8th inst., at DAY-
LIGHT.

For Freight or Passage, apply to

DOUGLAS LAFFRAIK & CO.,
General Managers.

Hongkong, 6th March, 1893.

[590]

INDO-CHINA STEAM NAVIGATION
COMPANY, LIMITED.

FOR MANILA via AMoy.

THE Company's Steamship

"YIKSANG."

Captain W. Waddilove, will be despatched as

above, TO-MORROW, the 8th inst., at 3 P.M.

For Freight or Passage, apply to

JARDINE, MATHESON & CO.,
General Managers.

Hongkong, 6th March, 1893.

[591]

STEAM TO YOKOSIMA, VIA NAGA-
SAKI and KOBE.

(Passing through the INLAND SEA)

THE P. & O. S. N. Co.'s Steamship

"VERONA."

Captain F. H. Sykes, will leave for the above

ports on FRIDAY, the 17th instant, at NOON.

For Freight or Passage, apply to

H. H. JOSEPH,
Superintendent.

Hongkong, 7th March, 1893.

[592]

AN INSPECTION INVITED.

Hongkong, 24th February, 1893.

[593]

NEW ADVERTISEMENTS

FOR SHANGHAI.

THE Steamship

"ENERGIA,"

Captain Stokes, will be despatched as above on

SATURDAY, the 11th inst.

For Freight or Passage, apply to

DODWELL, CARLILL & CO.,
Agents.

Hongkong, 7th March, 1893.

[592]

NOTICE.

Communications regarding Advertisements, Sub-
scriptions, Printing, Binding, &c. should be addressed to
"The Manager," and special business matters
to "The Manager."

Orders for extra copies of the Daily Press should
be sent to "The Manager."

After that, the supply is limited.

Advertisements and Subscriptions which are not
ordered for a fixed period will be continued until
cancelled.

NOTICE.

TELEGRAPHIC ADDRESS FREE.

P.O. Box 23 Telephone No. 12.

NOTICE.

NEW ADVERTISEMENTS.

NOTICE.

THE INTEREST and RESPONSIBILITY
of the late Mr. THOMAS ED-
MUND DAYLES in our Firm ceased on the
31st December last.

DOUGLAS LAFFRAIK & CO.

Hongkong, 7th March, 1893.

[593]

NOTICE.

THE P. & O. S. N. Co.'s Steamship

"MALWA."

Captain G. E. Preston, R.N.R., will leave for
the above place on or about SUNDAY, the 12th
inst., at DAYLIGHT.

For Freight or Passage, apply to

H. H. JOSEPH,
Superintendent.

Hongkong, 7th March, 1893.

[593]

NOTICE.

A LATE P. & O. CHIEF STEWARD

at SHORE EMPLOYMENT HIGH

est references and testimonials.
Apply

C. STONE,
/o Post Office, Hongkong.

Hongkong, 7th March, 1893.

[599]

NOTICE.

THE BREMITE, CALIFORNIA.

Call for COLOMBIA, BOLIVIA,

PERU, CHILE, ECUADOR,

PARAGUAY, URUGUAY, &c.

Call for COLOMBIA, BOLIVIA,

PERU, CHILE, ECUADOR,

PARAGUAY, URUGUAY, &c.

Call for COLOMBIA, BOLIVIA,

PERU, CHILE, ECUADOR,

NOW READY.

THE CHRONICLE AND DIRECTORY
FOR CHINA, JAPAN, STRAITS, &c., &c.
1893.With which is incorporated
THE CHINA DIRECTORY.THIRTY-FIRST ANNUAL ISSUE
and will be found, usual, to show an advance
on preceding years both in fulness and accuracy
of information.The DIRECTORY covers the whole of the
ports and cities of the Far East, from Peking to
Vladivostok, in which Europeans reside.Not only is the Directory at full and complete
but it is the Director's full and complete
Port or Settlement in practice, the DIRECTORI-
TION, carefully revised each year, some of which
will serve accurate Outlines for the Tourist,
giving every detail in connection with the places,
their History, Topography, &c., &c.The information afforded in these Descriptions
alone would suffice to fill an ordinary volume,
but the Director's contains many interesting
articles, packed with facts concisely set out and
containing statistics of the TRADE of each Com-
try and Port.The work contains Directories and Descrip-
tions of

CHINA		
Peking	Kinshing	Taiwanfu
Nanking	Hankow	Takow
Port Arthur	Wuchang	Sterow
Tientsin	Ihang	Canton
Taku	Chungking	Whampoa
Choofo	Ningpo	Kowloon
Wei-Hai-Wei	Whampoa	Lappa
Shantung	Foochow	Hobow
Nanking	Tony	Psaki
Wuhsia	Taipeh	Mongkow
Vladivostok	Kuleang	Mongdow
EASTERN SIBERIA		
Nikolskowsk		
JAPAN		
Gouvernemental	Hyogo	Nagasaki
Tokyo	Kobe	Hakodate
Tokohama	Osaka	Nigata
COREA		
Soul	Yonsan	
Chongju	Fusan	
HONGKONG AND ITS DEPENDENCIES		
MACAO		
FRENCH INDO-CHINA		
Tonkin	Haï	
Hanoi	Provinces of Annam	
Hainping	Saigon	
Provinces of Tonkin	Cambodge	
PHILIPPINES		
Muala	Gebi	
Sarawak	Labuan	British N. Borneo
Singapore	Borneo	
Penang	Malacca	
SEABRIDGE SETTLEMENTS		
Macao	Portuguese	
MAITAY STATES		
Johore	Negeri Sembilan	
Palah	Selangor	
Sungei Ujong	Perak	
Jeboh	etc. &c.	
NAVAL SQUADRONS		
British	Russian	
Japanese	American	
OFFICERS OF COAST AND RIVER STEAMERS		

The Book is printed from Type especially
reserved for the purpose and uniformly in every
arrangement now greatly facilitates Reference.The ALPHABETICAL LIST of RESIDENTS
contains the names of more than
15,000 FOREIGNERS.carefully arranged, with the Initials as well as
the Surnames in strictly Alphabetical Order, so
that any name can be found instantly.

MAPS AND PLANS.

These have been engraved by one of the most
eminent Firms in Great Britain and are cor-
rectly brought up to date. They consist
this year ofA COLOURED PLATE OF THE HOUSE FLAGS OF
FOREIGN MERCANTILE FIRMS.

NEW AND ENLARGED PLAN OF SINGAPORE

PLAN OF GEORGE TOWN, PENANG

PLAN OF MANILA

NEW PLAN OF CANTON

NEW PLAN OF HANOI

PLAN OF FOREIGN CONCESSIONS, SHANGHAI

LARGE PLAN OF THE CITY OF VICTORIA

PLAN OF PEAK DISTRICT, VICTORIA

PLAN OF YOKOHAMA

NEW PLAN OF KORE AND HYOGO

MAP OF THE FAR EAST

THE CHRONICLE covers the notable events
of the last half century in the Far East, together
with the Texts of all the most important Treaties
concluded with the Countries of Eastern Asia,
the various Customs Tariffs, Trade Regulations,
Consular and Court Fees, Postal Guide, Chi-
nese Festivals and Observances, Tables of Money,
Weights and Measures, and other Commercial
Information amongst which are—

TREATIES WITH CHINA

Great Britain—Nanking, 1842; Tianjin,

1858; Convention, 1859, Chefoo, with Ad-

ditional Articles, Opium Convention, 1858;

Changkiang Convention, 1859;

France—Nanking, 1858; Convention, 1860;

Japan—Tientsin, 1866; Convention, 1866 and 1867;

United States—Pekin, 1858; Additional,

1864; Peking, 1880;

Germany—Tientsin, 1867; Peking, 1880;

Portugal, Russia, Japan, Brazil, and Peru.

TREATIES WITH JAPAN

Great Britain—Nanking, 1842; Tianjin,

1858; Convention, 1859; Chefoo, with Ad-

ditional Articles, Opium Convention, 1858;

Changkiang Convention, 1859;

France—Nanking, 1858; Convention, 1860;

Japan—Tientsin, 1866; Convention, 1866 and 1867;

United States—Pekin, 1858; Additional,

1864; Peking, 1880;

Germany—Tientsin, 1867; Peking, 1880;

Portugal, Russia, Japan, Brazil, and Peru.

TREATIES WITH COREA

Japan—Supplementary, United

States, 1882; Great Britain, 1883.

TREATIES WITH SIAM

CUSTOMS TAXES

TRADE REGULATIONS

China, Japan, Siam, Corea, etc.

LAW DOCUMENTS

Orders in Council for Government of H.B.M.

Subjects in China and Japan, 1865, 1867,

1875, 1891, 1894, 1894, 1895, 1896; Rules

of H.B.M. Supreme and other Courts in

China, Japan &c.; Table of Fees; Table

of Consular Fees; Civil and Criminal

Courts; Admiralty Rates; Foreign Jurisdiction

Act; Regulations for the Consular

Courts of United States in China; Rules

of Courts of Appeals at Shanghai; Chinese

Passenger Act; Port Regulations.

THE CHRONICLE and DIRECTORY, al-

though of a very type that formerly

and still is in every possible manner,

contains every year some large

work of the kind fully pronounced to be

and although enlarged and improved in every

way the price remains the same, notwithstanding

the fact that the Royal Octavo—Complete, with

Maps and Plans, pp. 120, \$5. Directory only,

pp. 79, 33.

It is published at

Office of the Hongkong Daily Press,

and can be had from, and Advertisements sent

through

Mr. F. Algar, Jr., Clement's Lane,

London; Messrs. J. H. H. & Co.,

London; Mr. E. H. B. & Co., 33, Cornhill,

Paris; Mr. E. H. B. & Co., 83, Rue Lafayette,

Germany; Messrs. Matson & Waldschmidt,

Frankfort o/M.

NEW YORK ... Mr. T. B. Brown, 333-5, Canal St.

SAN FRANCISCO Mr. L. P. Moore, 11, Market St.

London; Mr. E. H. B. & Co., 33, Cornhill,

Paris; Mr. E. H. B. & Co., 83, Rue Lafayette,

Germany; Messrs. Matson & Waldschmidt,

Frankfort o/M.

NEW YORK ... Mr. T. B. Brown, 333-5, Canal St.

SAN FRANCISCO Mr. L. P. Moore, 11, Market St.

London; Mr. E. H. B. & Co., 33, Cornhill,

Paris; Mr. E. H. B. & Co., 83, Rue Lafayette,

Germany; Messrs. Matson & Waldschmidt,

Frankfort o/M.

SYDNEY ... Messrs. Gordon & Gotech

MELBOURNE ... Messrs. Gordon & Gotech

CALCUTTA ... Messrs. W. Newmarch & Co.

COLOMBO ... Messrs. A. M. & J. Ferguson

PENANG ... Messrs. Gordon & Gotech

SINGAPORE ... Messrs. Gordon & Gotech

BOMBAY ... Messrs. Kloss & Co.

HONGKONG ... Mr. W. Brewster

HONGKONG ... Messrs. Kelly & Walsh

AMBOY ... Mr. A. C. Cross

SHANGHAI ... Mr. H. G. Churchill

SHANDAHL ... Messrs. Kelly & Walsh

HONGKONG ... Hall & Holt's Cooperative Co.

RIVER PORTS ... Messrs. Kelly & Walsh, Shanghai

TIENTSIN ... Messrs. Kelly & Walsh

PEKING ... Mr. P. Kieroff

NAGASAKI ... Messrs. Kelly & Walsh, Co., Ltd.

ROSE-OSAKA ... Hyogo News Company, Ltd.

YOKOHAMA ... Messrs. Kelly & Walsh

TIENTSIN ... Messrs. Kelly & Walsh

carried the vessels at the rate of 20 miles an hour. The wind speed was only one-seventh that of the ship's speed, and the ship was to have been supported on a framing of iron resting on wheels and springs, and those again on iron rails. In Germany, vessels of 60 tons capital have been carried for the past twenty years from the upper portion to the lower of the Elbeing Canal, and the same kind of machinery of the same kind presented, or in progress, were projected to the Honduras Government, to construct a ship-railway across its territory from Puerto Caballo to the Bay of Fonseca. Then some years afterwards came the preparation of plans for a ship-railway to overcome the barrier of the Isthmus. After several years Captain M. L. M. famous scheme for the Isthmus of Tehuantepec, the ship-railway in this case was to be 130 miles long between the Gulf of Mexico and the Pacific Ocean, with gradients of 50 feet to the mile. In the Isthmo Canal in Japan the expedition of transporting carts over a railway in order to avoid locks was adopted. This was a success, and with the development of Patent water wheels, dynamos and motors, driven by the water falling from the higher level, was exceedingly novel.

LAST APPEARANCE OF THE SEA SERPENT FOR THE SEASON.

As Parliament opens next week (says the London correspondent of the Liverpool Post) the correspondence that has been carried on about the sea serpent must necessarily close. Before that happens, I should like to contribute a quota upon the authority of a captain in the Queen's Navy. Captain Frank Chittenden, a short time ago, sent a cable communication from London to collect data respecting the habits, customs, and religious rites of the aborigines. I prefer to quote the captain's own words for the remarkable account that follows:—"My Indian guide and myself," he says, "had finished fishing on a small island near the coast, and had rowed north of the Queen Charlotte Islands, and had come to anchor, when, having rowed about 300 yards from the shore, the Indian, who was rowing facing me, gave a terrifying scream, and fell as it in the bottom of the dugout. I turned to see the cause of his fright, and there, 15 yards from the back of my boat, lay the head of the animal which we had just left. I saw that it was a whale, and, as it was a whale of perhaps forty-five feet, I was soon undeceived, as I saw its great mouth open, revealing a cavity large enough to contain a man's body, and I then realized that I had at last seen a real live, glistening, writhing serpent. I think we broke the record getting to the port. A party was organized, and at break of day we made our way to the nearest port of call, but failed to find a trace of the monster that must have been at least 200 ft. long, and certainly 5 ft. in diameter."

LATE TELEGRAMS.

The following telegrams are from the Rangoon Gazette—

KILLED BY A TIGER.

ALLAHABAD, 17th February. Mr. Lewis Gordon, Deputy Commissioner, Mands, in the Central Provinces, has been mauled by a tiger and has since died of his wounds.

ALLAHABAD, 18th February.

From details received of the death of Mr. Mauds, it appears the tiger, which had been hit, made for a chaurasi who was in a low tree and pulled him out of it. Mr. Gordon therapeutic went to the rescue and shot the tiger again, but was severely in the leg and thigh. Medical aid was telegraphed for to Jubbulpore and the Civil Surgeon started promptly for Mands, but before he could get there Mr. Gordon had died of his wounds.

THE JUST QUESTION—A COMMISSION APPOINTED.

ALLAHABAD, 18th February. The following addendum to the news item inserted in Calcutta is as follows: His Excellency has received a telegram from the Secretary of State to the effect that Her Majesty's Government have approved of the proposal made by the Lieutenant-Governor of Bengal and supported by the Government of India to appoint a commission to inquire into the jury question. The composition of the commission will shortly be announced. The application on the jury question is not withdrawed.

THE COAL TRADE.

LONDON, 18th February. A crisis in the coal trade of South Wales has been averted by mutual concessions on the part of masters and miners.

RECKLESS INTELLIGENCE.

LONDON, 18th February. Mr. Miles Maunsel, Liberal candidate has been selected for Finsbury, defeating Mr. Clayton, the Unionist candidate, by a majority of 446. This is a gain for the Government. Mr. MacLean was defeated at the General Election by 82, but his opponent was unseated on petition.

THE WEATHER.

METEOROLOGICAL REGISTER. 5TH MARCH, AT 4 P.M.

STATION.	Temperature	Wind	Wet. Bar.	Rainfall
Widnes	23.4	N	30.37	0.07
Tidworth	23.4	S	30.37	0.07
Nantwich	20.8	E	30.37	0.07
Shrewsbury	20.8	E	30.37	0.07
Ashby	20.8	E	30.37	0.07
Swallow	20.8	E	30.37	0.07
Widnes	20.8	E	30.37	0.07
Victoria Park	20.8	E	30.37	0.07
Gas Works	20.8	E	30.37	0.07
Shrewsbury	20.8	E	30.37	0.07
Harrow	20.8	E	30.37	0.07
Haihong	20.8	E	30.37	0.07
Bolton	20.8	E	30.37	0.07
London	20.8	E	30.37	0.07
Victoria Park	20.8	E	30.37	0.07
Gas Works	20.8	E	30.37	0.07
Shrewsbury	20.8	E	30.37	0.07
Harrow	20.8	E	30.37	0.07
Haihong	20.8	E	30.37	0.07
Bolton	20.8	E	30.37	0.07
London	20.8	E	30.37	0.07
Victoria Park	20.8	E	30.37	0.07
Gas Works	20.8	E	30.37	0.07
Shrewsbury	20.8	E	30.37	0.07
Harrow	20.8	E	30.37	0.07
Haihong	20.8	E	30.37	0.07
Bolton	20.8	E	30.37	0.07
London	20.8	E	30.37	0.07
Victoria Park	20.8	E	30.37	0.07
Gas Works	20.8	E	30.37	0.07
Shrewsbury	20.8	E	30.37	0.07
Harrow	20.8	E	30.37	0.07
Haihong	20.8	E	30.37	0.07
Bolton	20.8	E	30.37	0.07
London	20.8	E	30.37	0.07
Victoria Park	20.8	E	30.37	0.07
Gas Works	20.8	E	30.37	0.07
Shrewsbury	20.8	E	30.37	0.07
Harrow	20.8	E	30.37	0.07
Haihong	20.8	E	30.37	0.07
Bolton	20.8	E	30.37	0.07
London	20.8	E	30.37	0.07
Victoria Park	20.8	E	30.37	0.07
Gas Works	20.8	E	30.37	0.07
Shrewsbury	20.8	E	30.37	0.07
Harrow	20.8	E	30.37	0.07
Haihong	20.8	E	30.37	0.07
Bolton	20.8	E	30.37	0.07
London	20.8	E	30.37	0.07
Victoria Park	20.8	E	30.37	0.07
Gas Works	20.8	E	30.37	0.07
Shrewsbury	20.8	E	30.37	0.07
Harrow	20.8	E	30.37	0.07
Haihong	20.8	E	30.37	0.07
Bolton	20.8	E	30.37	0.07
London	20.8	E	30.37	0.07
Victoria Park	20.8	E	30.37	0.07
Gas Works	20.8	E	30.37	0.07
Shrewsbury	20.8	E	30.37	0.07
Harrow	20.8	E	30.37	0.07
Haihong	20.8	E	30.37	0.07
Bolton	20.8	E	30.37	0.07
London	20.8	E	30.37	0.07
Victoria Park	20.8	E	30.37	0.07
Gas Works	20.8	E	30.37	0.07
Shrewsbury	20.8	E	30.37	0.07
Harrow	20.8	E	30.37	0.07
Haihong	20.8	E	30.37	0.07
Bolton	20.8	E	30.37	0.07
London	20.8	E	30.37	0.07
Victoria Park	20.8	E	30.37	0.07
Gas Works	20.8	E	30.37	0.07
Shrewsbury	20.8	E	30.37	0.07
Harrow	20.8	E	30.37	0.07
Haihong	20.8	E	30.37	0.07
Bolton	20.8	E	30.37	0.07
London	20.8	E	30.37	0.07
Victoria Park	20.8	E	30.37	0.07
Gas Works	20.8	E	30.37	0.07
Shrewsbury	20.8	E	30.37	0.07
Harrow	20.8	E	30.37	0.07
Haihong	20.8	E	30.37	0.07
Bolton	20.8	E	30.37	0.07
London	20.8	E	30.37	0.07
Victoria Park	20.8	E	30.37	0.07
Gas Works	20.8	E	30.37	0.07
Shrewsbury	20.8	E	30.37	0.07
Harrow	20.8	E	30.37	0.07
Haihong	20.8	E	30.37	0.07
Bolton	20.8	E	30.37	0.07
London	20.8	E	30.37	0.07
Victoria Park	20.8	E	30.37	0.07
Gas Works	20.8	E	30.37	0.07
Shrewsbury	20.8	E	30.37	0.07
Harrow	20.8	E	30.37	0.07
Haihong	20.8	E	30.37	0.07
Bolton	20.8	E	30.37	0.07
London	20.8	E	30.37	0.07
Victoria Park	20.8	E	30.37	0.07
Gas Works	20.8	E	30.37	0.07
Shrewsbury	20.8	E	30.37	0.07
Harrow	20.8	E	30.37	0.07
Haihong	20.8	E	30.37	0.07
Bolton	20.8	E	30.37	0.07
London	20.8	E	30.37	0.07
Victoria Park	20.8	E	30.37	0.07
Gas Works	20.8	E	30.37	0.07
Shrewsbury	20.8	E	30.37	0.07
Harrow	20.8	E	30.37	0.07
Haihong	20.8	E	30.37	0.07
Bolton	20.8	E	30.37	0.07
London	20.8	E	30.37	0.07
Victoria Park	20.8	E	30.37	0.07
Gas Works	20.8	E	30.37	0.07
Shrewsbury	20.8	E	30.37	0.07
Harrow	20.8	E	30.37	0.07
Haihong	20.8	E	30.37	0.07
Bolton	20.8	E	30.37	0.07
London	20.8	E	30.37	0.07
Victoria Park	20.8	E	30.37	0.07
Gas Works	20.8	E	30.37	0.07
Shrewsbury	20.8	E	30.37	0.07
Harrow	20.8	E	30.37	0.07
Haihong	20.8	E	30.37	0.07
Bolton	20.8	E	30.37	0.07
London	20.8	E	30.37	0.07
Victoria Park	20.8	E	30.37	0.07
Gas Works	20.8	E	30.37	0.07
Shrewsbury	20.8	E	30.37	0.07
Harrow	20.8	E	30.37	0.07
Haihong	20.8	E	30.37	0.07
Bolton	20.8	E	30.37	0.07
London	20.8	E	30.37	0.07
Victoria Park	20.8	E	30.37	0.07
Gas Works	20.8	E	30.37	0.07
Shrewsbury	20.8	E	30.37	0.07
Harrow	20.8	E	30.37	0.07</td

TO LET

WITH IMMEDIATE POSSESSION.
THE Large Handsome SHOP, No. 24,
QUEEN'S ROAD CENTRAL, lately occupied
by Davis Bros. of China, Limited, and also 2
large airy R.O.M.s on the top above.

DAKIN, CRICKSHANK & CO. LTD.,
Victor Dispensary,
Hongkong, 3rd August, 1892.

TO LET

N. & S. KNUTSFORD TERRACE, Kow-
loon.
Apply to THE HONGKONG LAND INVEST-
MENT & AGENCY CO. LTD.,
Hongkong, 6th March, 1893.

TO LET

NE Large FRONT ROOM, 1st Floor,
TRADE CENTRAL, 16.
Apply to LAUTS, WEGENER & CO.
Hongkong, 7th January, 1893.

TO LET

GROUNDFLOOR of No. 2, QUEEN'S
ROAD CENTRAL, formerly occupied by
the Oriental Bank Corporation.
Apply to LINSTEAD & DAVIS,
Hongkong, 30th August, 1892.

TO LET

N. & S. PEDDER'S STREET, next to the
Post Office. Suitable for Offices or Club-
bers.
Apply to G. C. ANDERSON,
13, Puya Central,
Hongkong, 1st March, 1893.

TO LET

HOUSE, No. 12, ARTHUR ROAD, at
present in the occupation of the Officers
of the Royal Artillery.
Apply to J. A. DE CARVALHO,
Hongkong, 6th March, 1893.

TO LET

DWELLING-HOUSE, No. 27, MOSQUE
STREET. Gas and Water laid on.
For Particulars apply to G. W. WATLING,
Windsor Hotel,
Hongkong, 1st March, 1893.

TO LET

N. & S. ALBANY, suitable for a Family Re-
sidence, containing 8 Rooms.
Apply to LINSTEAD & DAVIS,
Hongkong, 14th January 1893.

TO LET

N. & S. WEST TERRACE.
G. C. ANDERSON,
13, Puya Central,
Hongkong, 27th February, 1893.

TO LET

GODDOWNS at WANCHAI, with good water
inletage, suitable for storing Coal or
Merchandise.
Apply to LINSTEAD & DAVIS,
Hongkong, 26th October, 1892.

TO LET

THE FIRST FLOOR of PEAYA EAST, No.
10, consisting of 3 Rooms with Bathrooms
and Servants' Quarters.
Apply to WANCHAI WAREHOUSE AND
STORES CO. LTD.,
M. E. & C.,
General Managers,
Hongkong, 16th February, 1893.

TO LET

A SIX-ROOMED HOUSE on ROBINSON
ROAD, in the occupation of the under-
signed.
WILLIAM WOTTON,
Hongkong, 2nd March, 1893.

NOTICE

300 ROOMS for OFFICES and/or CHAM-
BERS on the Ground and First Floors of
the Hotel, facing QUEEN'S ROAD and PEDDER
STREET. With immediate entry if required.
For Particulars, apply to R. LYALL,
Secretary,
Hongkong, 8th December, 1892.

TO LET

N. & S. OLD BAILEY.
No. 7, PEAYA CENTRAL, at present
occupied by the New Oriental Bank in Liquidation.
Road, near Breyer's Point,
No. 4, BLUE BUILDINGS.
FLOORS HIGH BUILDINGS.
OFFICES, SECOND FLOOR, PEAYA
CENTRAL, lately occupied by Messrs. Dunn
& Co. (P. & C.).
GODOWN, NO. 14, BLUE BUILDINGS.
SEMI-DETACHED HOUSES at MACA-
ZINE ROAD. Very cheap rental.
Nos. 21 and 23, CANE ROAD.
FLOORS, NO. 5, VICTORIA VIEW, Kow-
loon.
Apply to THE HONGKONG LAND INVEST-
MENT & AGENCY CO. LTD.,
Hongkong, 21st January, 1893.

TO LET

N. & S. POTTINGEL STREET.
No. 6, QUEEN'S ROAD (still occupied
by A. W. COOKE).
PRIVATE BOARD AND LODGING.
SPECIAL Accommodation for SHIPS
OFFICERS and ENGINEERS.
TABLE BOARDERS received at very mod-
erate terms.
Apply to STANLEY STREET, No. 30,
Hongkong, 6th February, 1893.

BOARD AND RESIDENCE

COMFORTABLY FURNISHED ROOMS,
with Board.
Apply to Mrs. MATHER,
2, Pedder's Hill,
Hongkong, 1st January, 1892.

NOTICE

A. FONG, PHOTOGRAFHER
has just added to his COLLECTION
OF VIEWS some NEW SCENES and Photos
of NATIVE TYPES, copies of which are obtainable
in his Studio at Messrs. KELLY & WALSH,
TOY MINIATURES of Superior Quality and
of Excellent Mod. High Finish. PERMANENT
EXPOSURES of Photos, and Views and
Photographs are taken in any state of the weather,
and all Permanent Processes, are executed on
Moderate Terms.

STUDIO—ICE HOUSE LANE. [167]

FOR SALE

U. S. H. E. I. S. C. E. C. S.
CHAMPAGNE, 1859, WHITE SEAL
\$27 per case of 1 dozen quarts.
\$28 per case of 1 dozen quarts.
PAUL DEBOIS & Co.
CLAUDET, CHATEAU LAFON
\$25 per case of 1 dozen quarts.
PALMER MARGAUX
\$25 per case of 1 dozen quarts.
\$25 per case of 2 dozen pints.
LORMONT
\$7 per case of 1 dozen quarts.
\$6.75 per case of 2 dozen pints.
SIEMSEN & Co.
Hongkong, 18th November, 1892.

FOR SALE

C H A M P A G N E " M O N O P O L E "
WEISSECK & Co.
MONOPOLE RED SEAL (medium dry).
Do. " " GOLD FOIL " dry).
Do. Do. (extra dry).
CARLO WITZ & Co.,
Sole Agents for
Henschke & Co., Ratnes,
For Hongkong, China, and Japan.
Hongkong 1st July, 1892.

FOR SALE

M U N I C H B E E R
LÖWEN BRAU.
\$13 per case of 4 dozen quarts.
\$15 per case of 8 dozen pints.

FOR SALE

E D U A R D S C H E L L H A S S & C O .
Sole Agents.
Hongkong, 16th July, 1892.

FOR SALE

H O N G K O N G F I R E I N S U R A N C E
C O M P A N Y , L I M I T E D .
The ANNUAL GENERAL MEETING
of the HONGKONG FIRE CLUB will
be held at the HONGKONG CLUB, at 6 P.M., on
THURSDAY, the 9th MARCH.
H. N. DUMBLETON, Capt. R.E.
Hon. Sec. Hongkong Golf. Inst.
Hongkong, 2nd March, 1893.

FOR SALE

H O N G K O N G H O T E L C O M P A N Y ,
L I M I T E D .
The TWENTY-FOURTH ORDINARY
GENERAL MEETING of the SHARE-
HOLDERS in the Company will be held at
the OFFICE of the Company, Pedder's Street, on
FRIDAY, the 10th proxim. at Noon, to receive
a Statement of Accounts to the 31st December,
1892, the Report of the General Managers, and
to elect a Consulting Committee and Auditors.
The TRANSFER BOOKS of the COMPANY
will be CLOSED from the 25th instant to the
16th proxim. to enable the Directors to
JARDINE, MATHESON & CO.,
General Managers,
Hongkong Fire Insurance Co., Ltd.
Hongkong, 11th February, 1893.

FOR SALE

H O N G K O N G H O T E L C O M P A N Y ,
L I M I T E D .
The TWENTY-FOURTH ORDINARY
GENERAL MEETING of the SHARE-
HOLDERS in the Company will be held at
the OFFICE of the Company, Pedder's Street, on
FRIDAY, the 10th proxim. at Noon, to receive
a Statement of Accounts of the COMPANY to
the 31st December, 1892, the Report of the
Directors, and to elect a Consulting Committee
and Auditors.

FOR SALE

H O N G K O N G H O T E L C O M P A N Y ,
L I M I T E D .
The TWENTY-FOURTH ORDINARY
GENERAL MEETING of the SHARE-
HOLDERS in the Company will be held at
the OFFICE of the Company, Pedder's Street, on
FRIDAY, the 10th proxim. at Noon, to receive
a Statement of Accounts of the COMPANY to
the 31st December, 1892, the Report of the
Directors, and to elect a Consulting Committee
and Auditors.

FOR SALE

H O N G K O N G H O T E L C O M P A N Y ,
L I M I T E D .
The TWENTY-FOURTH ORDINARY
GENERAL MEETING of the SHARE-
HOLDERS in the Company will be held at
the OFFICE of the Company, Pedder's Street, on
FRIDAY, the 10th proxim. at Noon, to receive
a Statement of Accounts of the COMPANY to
the 31st December, 1892, the Report of the
Directors, and to elect a Consulting Committee
and Auditors.

FOR SALE

H O N G K O N G H O T E L C O M P A N Y ,
L I M I T E D .
The TWENTY-FOURTH ORDINARY
GENERAL MEETING of the SHARE-
HOLDERS in the Company will be held at
the OFFICE of the Company, Pedder's Street, on
FRIDAY, the 10th proxim. at Noon, to receive
a Statement of Accounts of the COMPANY to
the 31st December, 1892, the Report of the
Directors, and to elect a Consulting Committee
and Auditors.

FOR SALE

H O N G K O N G H O T E L C O M P A N Y ,
L I M I T E D .
The TWENTY-FOURTH ORDINARY
GENERAL MEETING of the SHARE-
HOLDERS in the Company will be held at
the OFFICE of the Company, Pedder's Street, on
FRIDAY, the 10th proxim. at Noon, to receive
a Statement of Accounts of the COMPANY to
the 31st December, 1892, the Report of the
Directors, and to elect a Consulting Committee
and Auditors.

FOR SALE

H O N G K O N G H O T E L C O M P A N Y ,
L I M I T E D .
The TWENTY-FOURTH ORDINARY
GENERAL MEETING of the SHARE-
HOLDERS in the Company will be held at
the OFFICE of the Company, Pedder's Street, on
FRIDAY, the 10th proxim. at Noon, to receive
a Statement of Accounts of the COMPANY to
the 31st December, 1892, the Report of the
Directors, and to elect a Consulting Committee
and Auditors.

FOR SALE

H O N G K O N G H O T E L C O M P A N Y ,
L I M I T E D .
The TWENTY-FOURTH ORDINARY
GENERAL MEETING of the SHARE-
HOLDERS in the Company will be held at
the OFFICE of the Company, Pedder's Street, on
FRIDAY, the 10th proxim. at Noon, to receive
a Statement of Accounts of the COMPANY to
the 31st December, 1892, the Report of the
Directors, and to elect a Consulting Committee
and Auditors.

FOR SALE

H O N G K O N G H O T E L C O M P A N Y ,
L I M I T E D .
The TWENTY-FOURTH ORDINARY
GENERAL MEETING of the SHARE-
HOLDERS in the Company will be held at
the OFFICE of the Company, Pedder's Street, on
FRIDAY, the 10th proxim. at Noon, to receive
a Statement of Accounts of the COMPANY to
the 31st December, 1892, the Report of the
Directors, and to elect a Consulting Committee
and Auditors.

FOR SALE

H O N G K O N G H O T E L C O M P A N Y ,
L I M I T E D .
The TWENTY-FOURTH ORDINARY
GENERAL MEETING of the SHARE-
HOLDERS in the Company will be held at
the OFFICE of the Company, Pedder's Street, on
FRIDAY, the 10th proxim. at Noon, to receive
a Statement of Accounts of the COMPANY to
the 31st December, 1892, the Report of the
Directors, and to elect a Consulting Committee
and Auditors.

FOR SALE

H O N G K O N G H O T E L C O M P A N Y ,
L I M I T E D .
The TWENTY-FOURTH ORDINARY
GENERAL MEETING of the SHARE-
HOLDERS in the Company will be held at
the OFFICE of the Company, Pedder's Street, on
FRIDAY, the 10th proxim. at Noon, to receive
a Statement of Accounts of the COMPANY to
the 31st December, 1892, the Report of the
Directors, and to elect a Consulting Committee
and Auditors.

FOR SALE

H O N G K O N G H O T E L C O M P A N Y ,
L I M I T E D .
The TWENTY-FOURTH ORDINARY
GENERAL MEETING of the SHARE-
HOLDERS in the Company will be held at
the OFFICE of the Company, Pedder's Street, on
FRIDAY, the 10th proxim. at Noon, to receive
a Statement of Accounts of the COMPANY to
the 31st December, 1892, the Report of the
Directors, and to elect a Consulting Committee
and Auditors.

FOR SALE

H O N G K O N G H O T E L C O M P A N Y ,
L I M I T E D .
The TWENTY-FOURTH ORDINARY
GENERAL MEETING of the SHARE-
HOLDERS in the Company will be held at
the OFFICE of the Company, Pedder's Street, on
FRIDAY, the 10th proxim. at Noon, to receive
a Statement of Accounts of the COMPANY to
the 31st December, 1892, the Report of the
Directors, and to elect a Consulting Committee
and Auditors.

FOR SALE

H O N G K O N G H O T E L C O M P A N Y ,
L I M I T E D .
The TWENTY-FOURTH ORDINARY
GENERAL MEETING of the SHARE-
HOLDERS in the Company will be held at
the OFFICE of the Company, Pedder's Street, on
FRIDAY, the 10th proxim. at Noon, to receive
a Statement of Accounts of the COMPANY to
the 31st December, 1892, the Report of the
Directors, and to elect a Consulting Committee
and Auditors.

FOR SALE

H O N G K O N G H O T E L C O M P A N Y ,
L I M I T E D .
The TWENTY-FOURTH ORDINARY
GENERAL MEETING of the SHARE-
HOLDERS in the Company will be held at
the OFFICE of the Company, Pedder's Street, on
FRIDAY, the 10th proxim. at Noon, to receive
a Statement of Accounts of the COMPANY to
the 31st December, 1892, the Report of the
Directors, and to elect a Consulting Committee
and Auditors.

FOR SALE

H O N G K O N G H O T E L C O M P A N Y ,
L I M I T E D .
The TWENTY-FOURTH ORDINARY
GENERAL MEETING of the SHARE-
HOLDERS in the Company will be held at
the OFFICE of the Company, Pedder's Street, on
FRIDAY, the 10th proxim. at Noon, to receive
a Statement of Accounts of the COMPANY to
the 31st December, 1892, the Report of the
Directors, and to elect a Consulting Committee
and Auditors.

FOR SALE

H O N G K O N G H O T E L C O M P A N Y ,
L I M I T E D .
The TWENTY-FOURTH ORDINARY
GENERAL MEETING of the SHARE-
HOLDERS in the Company will be held at
the OFFICE of the Company, Pedder's Street, on
FRIDAY, the 10th proxim. at Noon, to receive
a Statement of Accounts of the COMPANY to
the 31st December, 1892, the Report of the
Directors, and to elect a Consulting Committee
and Auditors.

FOR SALE

H O N G K O N G H O T E L C O M P A N Y ,
L I M I T E D .
The TWENTY-FOURTH ORDINARY
GENERAL MEETING of the SHARE-
HOLDERS in the Company will be held at
the OFFICE of the Company, Pedder's Street, on
FRIDAY, the 10th proxim. at Noon, to receive
a Statement of Accounts of the COMPANY to
the 31st December, 1892, the Report of the
Directors, and to elect a Consulting Committee
and Auditors.

FOR SALE

H O N G K O N G H O T E L C O M P A N Y ,
L I M I T E D .
The TWENTY-FOURTH ORDINARY
GENERAL MEETING of the SHARE-
HOLDERS in the Company will be held at
the OFFICE of the Company, Pedder's Street, on
FRIDAY, the 10th proxim. at Noon, to receive
a Statement of Accounts of the COMPANY to
the 31st December, 1892, the Report of the
Directors, and to elect a Consulting Committee
and Auditors.

FOR SALE

H O N G K O N G H O T E L C O M P A N Y ,
L I M I T E D .
The TWENTY-FOURTH ORDINARY
GENERAL MEETING of the SHARE-
HOLDERS in the Company will be held at
the OFFICE of the Company, Pedder's Street, on
FRIDAY, the 10th proxim. at Noon, to receive
a Statement of Accounts of the COMPANY to
the